



SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Matematika

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**3. Ciklus studija:**1**4. Bodovna vrijednost ECTS:**5**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

nema

7. Ograničenja pristupa:

nema

8. Trajanje / semestar:11**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

3

9.2. Auditorne vježbe:

2

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0**10. Fakultet:**

Farmacija

11. Odsjek / Studijski program:**12. Odgovorni nastavnik:**

Dr. sc. Zehra Nurkanović, redovni profesor

13. E-mail nastavnika:

zehra.nurkanovic@untz.ba

14. Web stranica:

www.frmf.untz.ba

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

Naučiti matematičke koncepte i metode neophodne u daljem profesionalnom radu studenta, osposobiti studenta logičkom i vizuelnom razmišljanju, te stvoriti preduslove za kreativno rješavanje problema.

16. Ishodi učenja:

Nakon odslušanog kursa, student će

- Razviti osjećaj za deduktivno rasuđivanje;
- Ovladati kriterijima za ispitivanje konvergencije pri različitim graničnim procesima i načinima određivanja granične vrijednosti.
- Steći dojam o ulozi koju proces linearizacije ima u matematičkom modeliranju;
- Ovladati tehnikama diferencijalnog računa funkcija jedne realne promjenljive;
- Kroz primjere iz matematike, fizike, prirodnih i društvenih nauka, osjetiti potencijal diferencijalnog i integralnog računa pri rješavanju konkretnih problema.

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Elementarna algebra. Procentni račun i račun proporcija.

Funkcije: definicija, osnovne osobine, domen, kodomen, inverzna funkcija, graf funkcije. Elementarne funkcije: linearna funkcija, stepene funkcije, trigonometrijske funkcije, eksponencijalna funkcija i logaritamska funkcija.

Elementi diferencijalnog računa: limesi, neprekidnost, stepen i brzina promjene, nagib krive, definicija i interpretacija izvoda, pravila diferenciranja.

Primjena izvoda: monotonost, konveksnost, aproksimacija funkcije Taylorovim polinomom.

Elementi integralnog računa: Integracija kao inverzna operacija diferenciranja. Pravila integracije i tehnike. Definicija određenog integrala, geometrijska i fizička interpretacija. Newton-Leibnitzova formula.

Primjena integrala: Površina i zapremina.

Funkcije više varijabli: Parcijalni izvodi, ekstremne vrijednosti. Metod najmanjih kvadrata.

Obične diferencijalne jednačine: neke jednačine prvog reda, linearne jednačine višeg reda sa konstantnim koeficijentima.

Prikupljanje podataka. Graficki prikazi. Frkevencije. Mjere centralne tendencije. Mjere distribucije. Mjere zaobljenosti. Linearna regresija. Parametarski testovi. Neparametarski testovi.

18. Metode učenja:

Planirane su sljedeće aktivnosti uspješnog učenja: konkretno iskustvo, promatranje i promišljanje, stvaranje apstraktnih koncepata. Kao stilovi učenja preferiraju se: vizuelni stil, logičko-matematički i samostalni.

Najznačanije metode učenja na predmetu su:

- Predavanja, tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće i diskusije studenata;
- Auditivne vježbe;
- Individualna izrada posebno odabralih zadataka u obliku zadaće.

19. Objasnjenje o provjeri znanja:

U toku semestra vrše se dvije provjere znanja putem testova (Test 1 i Test 2). Test 1, nakon obrade prve trećine nastavnih sadržaja cijelog predmeta, a Test 2, nakon obrade druge trećine nastavnih sadržaja cijelog predmeta. Navedeni testovi sadrže samo zadatke i nose po 30 bodova (ukupno 60 bodova). Po završenom kursu studenti izlaze na završni ispit (ako su osvojili minimalno 30 bodova) koji obuhvata zadatke iz zadnje trećine sadržaja predmeta i teoriju iz cjelokupnog gradiva.

Završni ispit nosi ukupno 40 bodova. Ako student nije osvojio minimum bodova onda na završnom popravlja Test 1 ili Test 2.

Ispit se smatra položenim ako je student u sumi, po svim stavkama bodovanja ostvario više od 53 boda.

Popravni ispit obuhvata popravljanje Testa 1 ili Testa 2 ili završnog. Ako je student osvojio više bodova nego prvi puta priznaju mu se novi bodovi.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 bodova, te se utvrđuje prema slijedećoj skali:

- 10 (A) - 95-100 bodova
- 9 (B) - 85-94 boda
- 8(C) - 75-84 boda
- 7(D) - 65-74 boda
- 6(E) - 54-64 boda

21. Osnovna literatura:

1. M. Nurkanović i Z. Nurkanović, Elementarna matematika – Teorija i zadaci, Printcom, Tuzla, 2010.
2. Sabahet Drpljanin: Matematika, Tuzla, 1997.
3. Mehmed Nurkanović, Omer Kurtanović: Matematika za ekonomiste, Printcom, Tuzla, 2013.

22. Internet web reference:

- <http://www.mathos.unios.hr/images/uploads/260.pdf>
http://www.mathos.unios.hr/ptfstatistika/00_statistika.pdf

23. U primjeni od akademske godine:

2018/2019

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

april 2024.